

Na osnovu člana 66 stav 4 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 51/08, 34/11 i 35/13), člana 30 Statuta Opštine Kotor ("Sl. list Opštine Kotor", br. 3/04 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 3/04, 17/08, 31/09, 40/10, 04/11) i na osnovu prethodno pribavljeni Saglasnosti Vlade Crne Gore br. 08- 2954/6- 13 od 30. 01. 2014. god., Skupština opštine Kotor je na sjednici održanoj 27. 03. 2014. godine, donijela

## ODLUKU

### o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

(Objavljeno u "Sl. listu CG - opštinski propisi", br. 12 od 11 aprila 2014, 29/14)

#### I Opšte odredbe

##### Član 1

Ovom odlukom propisuju se uslovi, način, rokovi i postupak plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta.

##### Član 2

Priprema za komunalno opremanje i komunalno opremanje građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: komunalno opremanje građevinskog zemljišta) vrši se u skladu sa Programom uređenja prostora.

#### II Uslovi

##### Član 3

Naknadu za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (u daljem tekstu: naknada) plaća investitor, osim za objekte iz stava 2. člana 66. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (u daljem tekstu: Zakon) i privremene objekte.

Opština Kotor nije u obavezi obezbjediti uređivanje građevinskog zemljišta za objekte koji su oslobođeni plaćanja naknade, osim za objekte od opštег interesa, i to samo ukoliko je to predviđeno godišnjim programom uređenja prostora.

Naknada se obračunava na osnovu revidovanog, idejnog, odnosno glavnog projekta, po m<sup>2</sup> neto površine objekta prema standardu MEST EN15221- 6 i po m<sup>2</sup> otvorenog prostora na parceli projektovanoj za obavljanje djelatnosti.

##### Član 4

Visina naknade utvrđuje se u zavisnosti od:

- 1) stepena opremljenosti građevinskog zemljišta;
- 2) prosječnih troškova komunalnog opremanja;
- 3) učešća investitora u komunalnom opremanju;

##### Član 5

Stepen opremljenosti građevinskog zemljišta utvrđuje se na osnovu pripadajuće vrijednosti izgrađenih objekata i uređaja komunalne infrastrukture.

Prema stepenu opremljenosti utvrđuju se slijedeće zone sa pripadajućim koeficijentima.

1. I zona sa koeficijentom 1,20, koja se odnosi na prostor obuhvaćen UP-om Starog grada Kotora, Državnom studijom lokacije za sektor 15, Državnom studijom lokacije za sektor 16 i UP-om grada Perasta;
2. II zona sa koeficijentom 1,00, koja se odnosi na prostor obuhvaćen DUP-om Dobrote, DUP-om Škaljara i DUP-om Muo;
3. III zona sa koeficijentom 0,80, koja se odnosi na prostor obuhvaćen DUP-om Orahovca, DUP-om Dražin Vrt, DUP-om Risan, DUP-om Strp, DUP-om Morinj, DUP-om Kostanjica, DUP-om Stoliv, DUP-om Prčanj i UP-om Privredna zona,
4. IV zona sa koeficijentom 0,65, koja se odnosi na prostor obuhvaćen DUP-om Radanovići, DUP-om Lastva Grbaljska, Lokalnom studijom lokacije Grbalj I, Lokalnom studijom lokacije Grbalj II i DUP-om Kavač,
5. V zona sa koeficijentom 0,50, koja se odnosi na prostor obuhvaćen DUP-om Bigova, Državnom studijom lokacije - Sektor 38: Bigova, Lokalnom studijom lokacije Trašte i Lokalnom studijom lokacije Vrmac i DUP Platamuni - Trsteno.
6. VI zona sa koeficijentom 0,40, koja se odnosi na ostalo područje opštine Kotor.

##### Član 6

Prosječni troškovi komunalnog opremanja građevinskog zemljišta određuju se na osnovu planskih pokazatelja troškova komunalnog opremanja građevinskog zemljišta, u skladu sa Višegodišnjim investicionim planom opštine Kotor 2013.- 2017. i iznose 167,00 €/m<sup>2</sup>.

##### Član 7

Komunalno opremanje građevinskog zemljišta može izvršiti investitor čija lokacija se komunalno oprema i sa kojim je zaključen ugovor o naknadi, pod sljedećim uslovima:

- da se opremanje izvrši u skladu sa Zakonom, na osnovu revidovanog idejnog, odnosno glavnog projekta pribavljenog od strane investitora ili Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora (u daljem tekstu: Direkcija), nadležne za komunalno opremanje građevinskog zemljišta,
- da je nadležni organ izvršio eksproprijaciju nepokretnosti potrebnih za realizaciju radova na komunalnom opremanju, odnosno

donio rješenje o eksproprijaciji nepokretnosti ili zaključio sporazum, odnosno pribavio saglasnost vlasnika nepokretnosti,  
 - da Direkcija odobri cijene izrade i revizije tehničke dokumentacije i da saglasnost na predmjer i predračun radova komunalnog opremanja, s tim da jedinične cijene ne mogu biti veće od najnižih cijena iz tendera koje je sprovedla Direkcija u prethodnoj godini za istu ili sličnu vrstu i količinu radova, odnosno usluga, a ukoliko ne raspolaže navedenim cijenama obezbijediće tri ponude, s tim da je investitor dužan radove, odnosno usluge izvršiti po najpovoljnijoj ponudi,  
 - da stručni nadzor nad izgradnjom objekata i uređaja komunalne infrastrukture vrši Direkcija,  
 Međusobna prava i obaveze između Direkcije i investitora iz stava 1 ovog člana, uređuju se ugovorom.  
 Konačan obračun između Direkcije i investitora izvršiće se po ispostavljenoj i ovjerenoj okončanoj situaciji, nakon izdavanja upotrebne dozvole i primopredaje objekata i uređaja komunalne infrastrukture koji su predmet ugovora.  
 Plaćanje izvedenih radova koji su predmet ugovora iz stava 2 ovog člana vrši se najviše do iznosa ugovorene naknade.

### **III. Način, rokovi i postupak plaćanja naknade**

#### **Član 8**

Iznos naknade po m<sup>2</sup> neto površine objekta odnosno otvorenog prostora na parceli projektovanog za obavljanje djelatnosti se obračunava kao proizvod prosječnih troškova komunalnog opremanja građevinskog zemljišta i koeficijenta opremljenosti po zonama i iznosi:

Zona	I	II	III	IV	V	VI
Iznos (€)	200,00	167,00	134,00	109,00	83,00	67,00

#### **Član 9**

Način plaćanja naknade, obaveze, rokovi izvršenja obaveza i druga pitanja u vezi naknade uređuju se ugovorom.  
 Ugovor iz stava 1. ovog člana zaključuju investitor i Direkcija, prije izdavanja građevinske dozvole.  
 Ugovor iz stava 2. ovog člana, u slučaju kada investitor učestvuje u komunalnom opremanju građevinskog zemljišta iz člana 7. ove Odluke, naročito sadrži: obaveze investitora u pogledu učešća u komunalnom opremanju, način obezbjeđenja blagovremenog i kvalitetnog izvođenja radova na komunalnom opremanju od strane investitora, i dr.  
 Naknada se uplaćuje na uplatni račun budžeta opštine Kotor (u daljem tekstu: Opština) i ista se može koristiti samo za komunalno opremanje građevinskog zemljišta na prostoru na kojem se objekti rade, a ukoliko je prostor na kojem se objekat gradi u potpunosti komunalno opremljen, sredstva od naknade mogu se koristiti i za komunalno opremanja drugih prostora.  
 Pod prostorom, u smislu iz stava 4. ovog člana, podrazumjeva se planski dokument u kojem su sadržani urbanističko tehnički uslovi, po kojima se objekat gradi.

Direkcija je dužna da u roku od 25 dana od dana dostave revidovanog idejnog, odnosno glavnog projekta za obračun, dostavi nadležnom organu za izdavanje građevinske dozvole potvrdu, kao dokaz o uređivanju odnosa u pogledu plaćanja naknade, odnosno obavijesti da se nijesu stekli uslovi za izdavanje potvrde.

Direkcija je dužna da na zahtjev nadležnog organa u postupku izdavanja upotrebne dozvole, dostavi potvrdu o izvršenim obavezama investitora po osnovu zaključenog ugovora o naknadi.

#### **Član 10**

Obračun površina za koje se plaća naknada vrši Direkcija.

#### **Član 11**

Naknada se utvrđuje i plaća:

- u novčanom iznosu,
- izvođenjem radova na komunalnom opremanju građevinskog zemljišta od strane investitora, a u skladu sa Programom uređenja prostora, lokalnim planskim dokumentom, Zakonom i ovom Odlukom.

#### **Član 12**

Novčani iznos naknade investitor plaća jednokratno u ukupnom iznosu ili u ratama.

Jednokratno plaća naknadu prilikom zaključenja ugovora.

Investitor može naknadu platiti na odloženo ako je:

- ukupni iznos naknade do 50.000,00 €, najduže na 6 mjesecnih rata,
- ukupni iznos naknade od 50.001,00 € do 100.000,00 €, najduže na 12 mjesecnih rata,
- ukupni iznos naknade od 100.001,00 € do 200.000,00 €, najduže na 24 mjesecne rate,
- ukupni iznos naknade preko 200.000,00 €, najduže na 36 mjesecnih rata.

Investitor iz stava 3. ovog člana je u obavezi, prilikom potpisivanja ugovora platiti 30% od ukupne obaveze, a ostatak u jednakim mjesecnim ratama uvećanim za iznos kamate koju obračunava poslovna banka na dugoročne plasmane, a kod koje je otvoren uplatni račun budžeta Opštine.

Odlženo plaćanje kod izgradnje stambenog objekta, definisanim članom 17. ove Odluke, u kojem investitor rješava stambeno

pitanje vrši se po sljedećoj dinamici:

- prilikom zaključivanja ugovora iz člana 9 ove Odluke, investitor plaća 20% od pripadajućeg iznosa naknade,
- ostatak od 80% plaća se u naredne četiri godine, u jednakim godišnjim ratama od po 20% od ukupne obaveze, uvećan za kamatu iz stava 4. ovog člana.

U slučaju da investitor zadocni sa plaćanjem naknade, obračunava se zatezna kamata u skladu sa Zakonom.

Kod plaćanja naknade u ratama, investitor je dužan da obezbjedi sredstva obezbjeđenja plaćanja, i to:

- pravna lica, neopozivu bankarsku garanciju "bez protesta" naplatitu na prvi poziv na ugovoreni iznos naknade, u skladu sa važećim zakonskim propisima, ili upis založnog prava na napokretnost - hipoteka, čija vrijednost mora biti 30% veća od vrijednosti iznosa naknade koja se plaća na rate,
- fizička lica, upis založnog prava na napokretnost - hipoteka, čija vrijednost mora biti 30% veća od vrijednosti iznosa naknade koja se plaća na rate.

Prilikom zaključenja ugovora o upisu založnog prava na nepokretnost - hipoteke investitor je dužan da od ovlašćenog lica obezbijedi procjenu vrijednosti nepokretnosti na kojoj će biti uspostavljena hipoteka uz prethodnu saglasnost Direkcije.

Predmet založnog prava - hipoteka može biti nepokretnost upisana u listu nepokretnosti bez tereta i ograničenja i to: stambeni prostor, poslovni prostor, urbanistička parcela, a izuzetno, ukoliko Opština ima interesa i katastarska parcela na kojoj je planirana izgradnja objekata od opštег interesa, koja služi komunalnom opremanju lokacije.

Ukoliko se objekat gradi na nepokretnosti na kojoj će biti uspostavljeno založno pravo - hipoteka, isto se odnosi i na izgrađeni objekat (ekstezivnost hipoteke).

Ukoliko investitor zakasni sa plaćanjem najviše tri uzastopne rate, smatraće se dospjelim celokupni iznos duga, pa će Direkcija aktivirati ugovorenna sredstva obezbjeđenja.

### **Član 13**

Rokovi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, koje realizuje lokalna samouprava, ugovaraju se na sljedeći način:

- 3 (tri) godine od zaključenja ugovora pod uslovom da su riješeni imovinsko pravni odnosi,
- u skladu sa Programom uređenja prostora, ukoliko su troškovi opremanja lokacije po planskom dokumentu, procijenjeni od strane Direkcije, veći od ukupne naknade obračunate po članu 8. ove Odluke.

### **Član 14**

Kod rekonstrukcije objekata plaća se 30% od pripadajuće naknade, osim za stambeni prostor u objektu koji je pojedinačno zaštićen ili se nalazi u kulturno- istorijskoj cijelini i koji je upisan u Registar kulturnih dobara, za koji se plaća 20% od pripadajuće naknade.

Imalac nepokretnog kulturnog dobra, koji obavlja djelatnost zaštite i čuvanja kulturnih dobara i vlasnik sakralnog kulturnog dobra, oslobođen je plaćanja naknade.

Investitor rješenjem o utvrđivanju statusa kulturno dobro dokazuje da je objekat iz stava 1. i 2. ovog člana, upisan u Registar kulturnih dobara.

Kod rekonstrukcije kojom se povećava postojeća površina objekta dogradnjom i nadogradnjom (promjena gabarita i spratnosti) za dograđenu i nadograđenu površinu plaća se pripadajuća naknada za komunalno opremanje kao i prilikom građenja objekta. Ako se vrši rekonstrukcija objekata u postojećim gabaritima i ne mijenja se postojeća struktura površina, a ne postoji potreba za dodatnim komunalnim opremanjem lokacije, naknada se ne plaća.

### **Član 15**

Kod izgradnje otvorenih poslovnih prostora i otvorenih prostora, koji služe poslovnom objektu plaća se 20% od pripadajuće naknade.

Kod izgradnje objekata namijenjenih za proizvodnju ili preradu, a koji nisu obuhvaćeni članom 7. Zakona, plaća se 30% od pripadajuće naknade.

Kod izgradnje objekta za skladištenje, ukoliko je isti u funkciji poslovanja objekata iz stava 2. ovog člana, plaća se 30% od pripadajuće naknade.

Za potkovlja, kod kojih je polazna osnova kosina plafona manja od 1,5 m, i kod suterena plaća se 70% od pripadajuće naknade.

Za balkone, lođe, verande, tremove, podrumе, garaže i tehničke prostorije u sklopu stambenog ili poslovnog objekta plaća se 50% od pripadajuće naknade.

Za terase plaća se 30% od pripadajuće naknade.

### **Član 16**

Kod prenamjene pomoćnog prostora, kao i kod prenamjene zajedničkih djelova višeetažne stambene zgrade za koji nije plaćena naknada, investitor plaća pripadajući iznos naknade, a ukoliko je ranije platilo umanjeni iznos plaća razliku do iznosa pripadajuće naknade.

Kod prenamjene stambenog u poslovni prostor, investitor koji je platio umanjeni iznos naknade pri gradnji objekta, plaća razliku do punog iznosa naknade.

Investitor ne plaća naknadu prilikom prenamjene iz poslovnog u stambeni prostor ukoliko je za isti prostor prethodno izmirio naknadu.

### **Član 17**

Za stambeni prostor kojim investitor rješava stambeno pitanje, investitoru se umanjuje naknada za 80%.

Pod rješavanjem stambenog pitanja smatra se izgradnja stambenog prostora, koji se odnosi na jednu zasebnu stambenu jedinicu, površine do 100 m<sup>2</sup>.

Za ostatak stambenog prostora preko površine kojom investitor rješava stambeno pitanje, u smislu stava 2. ovog člana, naknada se ne umanjuje.

Da bi investitor ostvario pravo iz stava 1. ovog člana, dužan je priložiti:

- dokaz da ima stalno prebivalište na području Opštine,
- dokaz da investitor, njegov bračni drug i maloljetni \*Član domaćinstva ne posjeduju kuću ili stan na području Opštine izdat od strane nadležnog organa uprave,
- da investitor ili njegov bračni drug nije koristio povlastice po osnovu rješavanja stambenog pitanja, u poslednjih 10 godina od dana podnošenja zahtjeva za obračun naknade,
- dokaz da je investitor punoljetan.

### **Član 18**

Nadzor nad sprovođenjem ove Odluke vrši nadležni organ lokalne uprave.

## **IV. Prelazne i završne odredbe**

### **Član 19**

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, u kojima nije došlo do zaključenja ugovora o naknadi, okončaće se po odredbama ove Odluke ukoliko je to povoljnije za investitora.

### **Član 20**

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta ("Sl. list Crne Gore - Opštinski propisi", br. 10/09, 11/09, 12/09, 23/09, 26/09 i 10/10).

### **Član 21**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu CG - Opštinski propisi".

Broj: 11 - 3833

Kotor, 27. 03. 2014. godine

Skupština opštine Kotor

Predsjednik, Nikola Bukilica, s.r.